



## COMMUNIQUE DE PRESSE

### Ouverture d'un centre d'examen du DCL occitan à Limoges

#### Une première pour le Limousin

Le **Diplôme de compétence en langue (DCL) occitan** est un **diplôme d'Etat**. Il s'agit d'une **certification professionnelle** qui permet à tout locuteur de l'occitan, quel que soit son niveau, de **faire certifier ses compétences en langue occitane**, conformément au **cadre européen commun de référence pour les langues** (CECRL). Créé en 2010, des centres d'examen existaient jusqu'à présent à Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Nice. Après plusieurs mois de négociations entre l'Office public de la langue occitane et les services du Rectorat de Limoges, **un centre d'examen du DCL occitan va ouvrir à Limoges**, sous réserve d'un **minimum de 8 inscrits**. Il pourra ainsi accueillir les candidats de dialecte limousin. Les **inscriptions sont possibles jusqu'au 26 mars seulement**, tandis que les épreuves auront lieu le 26 mai prochain. <https://dcl.education.gouv.fr/inscription/>

#### Une aide de l'OPLO pour répondre à une demande des acteurs économiques, sociaux et culturels

Alors que **66% de la population des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie déclarent comprendre la langue occitane** (source : [enquête sociolinguistique 2020](#)), les **usages sociaux et professionnels de la langue** restent une réalité quotidienne. Depuis plusieurs années, l'Office public de la langue occitane (OPLO) accompagne les **organisations économiques, sociales et culturelles** dans une démarche de **certification des compétences communicationnelles en occitan** de leurs acteurs.

**Concrètement, l'Office prend en charge 80 % des frais d'inscription** à l'examen du DCL. Le dispositif concerne aussi bien les salarié.e.s, que les demandeurs/-euses d'emploi, les étudiant.e.s, les particuliers, les stagiaires en formation professionnelle que les titulaires en formation continue, à partir du moment où ils s'inscrivent dans cette démarche professionnelle.

#### Le succès du dispositif

Depuis 10 ans, de nombreuses personnes ont ainsi vu leurs compétences certifiées en occitan. « *Le dispositif s'adresse principalement aux **professionnels qui ont pour outil quotidien la langue occitane** dans différents domaines professionnels tels que le **secteur associatif** (assistants administratifs, secrétaires, chargés de communication...), de **l'enseignement** (enseignants, futurs enseignants, auxiliaires de vie scolaire, assistants maternels, ) ou encore les domaines du **tourisme** (guides, médiateurs...) ou de **l'agriculture** (viticulteurs, maraîchers... »), explique Charline CLAVEAU, Présidente de l'Office public de la langue occitane.*

Même si le nombre de bénéficiaires a connu une légère baisse en 2020 en raison de la suppression de plusieurs sessions programmées pendant la crise sanitaire du printemps, **cette même crise pourrait désormais rétablir la tendance à la hausse** : « *La situation que nous vivons depuis plus d'un an a accéléré la **prise de conscience collective** des enjeux liés à la **relocalisation des activités humaines**. Pour certains entrepreneurs, la mobilisation de **la langue occitane, parce qu'elle véhicule ces valeurs de proximité, d'authenticité et de durabilité** est une façon de proclamer un attachement à un territoire, tout en s'ouvrant à l'autre et en se tournant vers demain* », poursuit Charline CLAVEAU. « *Pour les salariés, travailler en occitan, c'est aussi la **garantie d'un emploi non-délocalisable, non-robotisable ni informatisable*** ».

Plus d'information : <https://www.ofici-occitan.eu/fr/et-vous-vous-avez-votre-dcl-occitan/>

#### Contact-presse :

marine.knoll@ofici-occitan.eu / 07.56.27.20.27

L'**Office public de la langue occitane** est un groupement d'intérêt public (GIP) entre l'État et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il est né en 2016 d'une conviction partagée par l'État et les Régions de l'absolue nécessité de soutenir et renforcer les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Dans son périmètre d'action, qui s'étend du massif central aux Pyrénées, l'OPLO soutient la promotion de l'occitan et favorise l'enseignement et la transmission de la langue régionale. Le bilinguisme précoce français-occitan occupe une place centrale au sein du plan d'action de l'Office, qui joue aujourd'hui un rôle clé d'animateur entre les institutions publiques (Éducation nationale, Régions, départements), les opérateurs linguistiques et les parents.

## COMUNICAT DE PREMSA

### DRUBERTURA D'UN CENTRE D'EXAMEN DAU DCL OCCITAN A LIMÒTGES

#### Una primera per lu Lemosin

Lo **Diplòma de competècia en lenga (DCL) occitan** es un **diplòma d'Estat**. S'agís d'una **certificacion professionala** que permet a tot locutor de l'occitan, quau que siá son nivèu, **de far certificar sas competècias en lenga occitana**, confòrmament au quadre europèu comun de referéncia per las lengas (CECRL). Creat en 2010, daus centres d'examen existen per lu moment a Bordèu, Tolosa, Montpelhier e Niça. Après mai d'un mes de negociacions entre l'Ofici public de la lenga occitana e lu Rectorat de Limòtge, **un centre d'examen dau DCL occitan va drubir à Limòtges**, jos reserva d'un **minimum de 8 inscrits**. Entau poirà aculhir los candidats de dialecte lemosin. Las **inscripcions seràn possiblas nonmàs fins au 26 de març**, mentre que las espròvas se debanaràn lu 26 de mai qu'arriba (<https://dcl.education.gouv.fr/inscription/>)

#### Una ajuda de l'OPLO per respondre a una demanda daus actors economics, socials e culturaus

Mentre que **66% de la populacion de las regions Novèla-Aquitània e Occitània** declaran comprèner la lenga occitana (sorsa: enquesta sociolingüística 2020), los **usatges socials e professionaus de la lenga** demòran una realitat quotidiana. Dempuèi mai d'annadas, l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) acompanha las organizacions economicas, socialas e culturalas dins una demarcha de **certificacion de las competècias comunicacionala en occitan de lors actors**.

Concretament, **l'Ofici pren en charja 80 % daus fraisses d'inscripcion a l'examen dau DCL**. Lo dispositiu concernís aitant plan los/las salariats/-adas, coma los/las demandaires/-ras d'emplec, los/las estudiant.a.s, los/las particulars/-ras, los/las estagiari.a.s en formacion professionala que los/las titular.a.s en formacion continüa, a partir dau moment **que s'inscrivan dins 'quela demarcha professionala**.

#### Lo succès dau dispositiu

Dempuèi 10 ans, mai d'una detzena d'individús a entau vist sas competècias certificadas en occitan. « *Lo dispositiu s'adreça principalament aus **professionaus qu'an per utis quotidian la lenga occitana** dins diferents domenis professionaus taus coma lo **sector associatiu** (assistents administratius, secretaris, charjats de comunicacion...), de **l'ensenhament** (ensenhants, futurs ensenhants, auxiliars de vita escolara, assistents mairaus...) o enquera dau **torisme** (guidas, mediadors...) o de **l'agricultura** (viticultors, legumaires...) » , explica Charline CLAVEAU, presidenta de l'Ofici public de la lenga occitana.*

E mai se lo nombre de beneficiaris a conegut una leugièra baixa en 2020, en rason de la supression de mai d'una session programada pendent la crisi sanitària de la prima, **aquela mesma crisi podriá d'aura en lai restablir la tendècia a la nauça** : « *La situacion que vivèm dempuèi mai d'una annada a accelerat la presa de consciéncia collectiva daus enjòcs ligats a la relocalizacion de las activitats umanas. Per daus entrepreneires, **la mobilizacion de la lenga occitana, perque veïcula 'quelas valors de proximitat, d'autenticitat e de durabilitat, es una faïçon de proclamar son estachament ad un territòri, tot en se dobrissent a l'autre e en se virant chap a deman** » , contunhua Charline CLAVEAU. « *Per los salariats, **tribalhar en occitan, es tanben la garantida d'un emplec non-deslocalisable, non-robotisable ni informatisable** ».**

Informacions mai : <https://www.ofici-occitan.eu/oc/e-vosautres-as-avetz-vostre-dcl-occitan-dubertura-de-las-inscripcions-2021/>

#### Contacte-premsa :

marine.knoll@ofici-occitan.eu / 07.56.27.20.27

L'Ofici public de la lenga occitana es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània. Naisset en 2016 d'una conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluta necessitat de sostener e renforçar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Dins son perimetre d'accion, que s'expandís dau Massiu centrau aus Pireneus, l'OPLO sosten la promocion de l'occitan e favoriza l'ensenhament e la transmission de la lenga regionala. Lo bilingüisme aborriu francés-occitan ocupa una plaça centrala au dintre dau plan d'accion de l'Ofici, que juga uèi un ròtle clau d'animator entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators lingüistics e los parents.